



## SA EXAM PAPERS

---

YOUR LEADING PAST YEAR EXAM PAPER  
PORTAL

Visit SA Exam Papers

[www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

**GIREDI YA 12**

**XITSONGA: RIRIMI RA LE KAYA (HL)**

**PAPILA RA VUNHARHU (P3)**

**HUKURI 2021**

**TIMARAKA: 100**

**NKARHI: Tiawara ti3**

**Papila leri ra swivutiso ri na tipheji ta 5.**

**SWITSUNDZUXO NA VUXOKOXOKO**


1. Papila leri ra swivutiso ri avanyisiwile hi swiyenge SWIMBIRHI:  
XIYENGE XA A: Xitsalwana (50)  
XIYENGE XA B: Xitshuriwa xa xitsalwambiko (2 x 25) (50)
2. Hlamula xivutiso XIN'WE eka XIYENGE XA A na SWIMBIRHI eka XIYENGE XA B.
3. Tsala hi ririmi leri u kamberiwaka hi rona.
4. Sungula xiyenge XIN'WANA na XIN'WANA eka pheji YINTSHWA.
5. U fanele ku kunguhata (xikombiso: tirhisa mepe wa miehleketo/dayagiramu/chati ya nkholuko/marito ya nkoka), hlela na ku hlayisisa ntirho wa wena. Nkunguhato wu fanele ku RHANGELA xitshuriwa.
6. Minkunguhato hinkwayo yi fanele ku kombisiwa hi ndlela leyi kombisaka leswaku i minkunguhato. U tsundzuxiwa ku ba nkhwati emakumu ka nkunguhato wun'wana na wun'wana.
7. U tsundzuxiwa ku tiyisisa leswaku u tirhisa nkarhi hi ndlela leyi landzelaka:  
XIYENGE XA A: Timinete ta 100  
XIYENGE XA B: Timinete ta 80 (2 x 40)
8. Nombora tinhlamulo ta wena kahle ku ya hilaha tinhlokomhaka ti nomboriweke hakona eka papila leri ra swivutiso.
9. Nhlokomhaka A YI KATSIWI eka nhlayo ya marito.
10. Tsala swi basa no vonaka.

**XIYENGE XA A: XITSALWANA****XIVUTISO XA 1****SWILERISO:**

- Hlawula nhlokomhaka YIN'WE ntsena leyi u yi twisisaka swinene kutani u tsala xitsalwana hi yona kambe u nga humi emhakeni.
- Rhanga u endla nkunguhato u nga si sungula ku tsala.
- Xitsalwana xa wena xi fanele ku va na marito ya le xikarhi ka 400–450.

- 1.1 A ndzi ku i munghana. [50]
- 1.2 Ntirho lowu ndzi wu tsakelaka. [50]
- 1.3 Nkarhi wa leswaku ndzi rila se wu hundzile. [50]
- 1.4 Vunene na vubihi bya switirhisiwa swa xithekinoloji emintirhweni. [50]
- 1.5 Vadyondzi vo tala va lahlekeriwa hi vutomi hikokwalaho ka mintlangu leyi va yi endlaka loko va hetile ku tsala xikambelo. Pfumela kumbe u kaneta. [50]
- 1.6 Xiyaxiya swifaniso leswi landzelaka kutani u hlawula xin'we eka swona u tsala xitsalwana hi nhlokomhaka leyi u xi nyikeke yona.

1.6.1

[Xifaniso lexi xi huma eka webusayiti ya [www.google.com](http://www.google.com)]

[50]

1.6.2



[Xifaniso lexi xi huma eka webusayiti ya [www.twitter.com](http://www.twitter.com)]

[50]

1.6.3



[Xifaniso lexi xi huma eka webusayiti ya [www.google.com](http://www.google.com)]

[50]

**NTSENGO WA XIYENGE XA A:**

**50**

**XIYENGE XA B: XITSHURIWA XA XITSALWAMBIKO****XIVUTISO XA 2****SWILERISO:**

- Hlawula tindhlokomhaka TIMBIRHI ntsena leti u ti twisisaka swinene kutani u tsala switsalwambiko hi tona kambe u nga humi emhakeni.
- Rhanga u endla nkunguhato u nga si sungula ku tsala.
- Xitsalwambiko xin'wana na xin'wana xi fanele ku va na marito ya le xikarhi ka 180–200.
- Sungula nhlamulo yin'wana na yin'wana eka pheji yintshwa.

**2.1 PAPILA RA XINGHANA**

Himpfhuka munghana wa wena a vuya exibedhlele endzhaku ka mavabyi ya nkarhi wo leha a wu si n'wi vona. Tsala papila u n'wi vuyisa.

**[25]****2.2 TSALWAVUTITIVISI NA PAPILA RO SEKETELA**

Ku na xivandla xa ntirho wa vuphorisa lexi navetisiweke eka xiyanamoya exitichini xa ka n'wina. Tsala tsalwavutitivisi na papila ro seketela leswi u nga ta swi rhumela eka ndzawulo leyi.

**[25]****2.3 XIVIKO**

Emugangeni wa ka n'wina ku vile na mphikizano wa vadyuhari wo famba khume ra tikhilomitara laha n'watipolitiki a nyikeke masagwadi eka ntlhanu wa lava hluleke. Tanihi un'wana wa vakondleteri va mphikizano lowu, tsala xiviko u hlamusela hinkwaswo leswi humeleleke.

**[25]****2.4 N'WANGULANO**

Phorisa ra le magondzweni ri yimisile muchayeri wa movha loyi a a chayela hi vusopfa. Tsala n'wangulano exikarhi ka muchayeri loyi na phorisa ra le magondzweni.

**[25]****2.5 INTHAVHIYU**

Tanihi muteki wa mahungu ya phephahungu ro karhi, tsala inthavhiyu exikarhi ka wena na murhangeri wa muganga mayelana na ndlela leyi vugevenga byi herisiweke hi yona endhawini ya ka n'wina.

**[25]****2.6 NHLUTO**

Tsala nhluto wa tsalwa ra ntlangu leri mi hlayaka rona eka Giredi ya 12.

**[25]**

**NTSENGO WA XIYENGE XA B:**  
**NTSENGO WA TIMARAKA:**

**50**  
**100**